

## **METODE ČIŠĆENJA I ODSTRANJIVANJA KAMENCA S PARNIH KOTLOVA U FUNKCIJI UNAPRIJEĐENJA RADA KOTLOVA**

## **METHODS OF CLEANING AND REMOVAL OF LIME SCALE FROM STEAM BOILERS IN THE FUNCTION OF THE IMPROVEMENT OF WORK OF BOILERS**

**Emir Đulić, dipl. inž. maš**  
**Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet**

### **REZIME**

*U području izgradnje energetskih, toplovnih i procesnih sistema problemi gradnje ali i održavanja istih čine zasebno područje. Rad se bavi istraživanjem mogućnosti unaprijeđenja rada parnih kotlova s aspekta tehnologije održavanja istih, a u funkciji odstranjivanja kamenca jer gomilanjem kamenca na zidovima parnih instalacija dolazi do neželenih i štetnih posljedica koje se manifestuju u smanjenju ekonomičnosti kotla te povećanju temperature obloge i njenoj koroziji. Kamenac je vrlo slab provodnik topline, tako da njegova naslaga ne samo što povećava debljinu zidova parnog kotla, već predstavlja i smetnju prolazu topline, i to utoliko veću, ukoliko je debla. U radu će biti predstavljene smjernice i preporuke za pravilno čišćenje parnog kotla uz opis pojedinih metoda rada.*

**Ključne riječi:** parni kotlovi, kamenac, održavanje, postupaci čišćenja, preporuke

### **ABSTRACT**

*In the field of construction of energy, heat and process systems, the problems of building and maintaining the same are a separate area. The paper deals with the research of the possibilities of improving the operation of steam boilers from the aspect of the maintenance, all in the function of removing lime scale because the accumulation of lime scale on the walls of steam installations leads to unwanted and harmful effects that manifest in reducing the boiler's economy and increasing the temperature of the liner and its corrosion. The lime scale is a very weak conductor of heat, so that its sediment increases not only the thickness of the walls of the steam boiler, but also interfere with the passage of heat, and this is even greater, if it is thicker. The paper will present guidelines and recommendations for proper cleaning of the steam boiler with description of individual working methods.*

**Keywords:** steam boilers, stone, maintenance, cleaning procedures, recommendations

### **1. KOTLOVSKA POSTROJENJA**

Osnovni zadatak kotlovskega postrojenja je transformacija hemijske energije goriva u toplostnu energiju radnog fluida, a u pravilu mu je glavni dio parni kotao – protočni sistem za transformisanje energije. Osnovna namjena parnog kotla je proizvodnja vodene pare pritiska većeg od atmosferskog koja se može koristiti za dobijanje mehaničkog rada, za grijanje i za industrijske procese ili za kombinaciju proizvodnje mehaničkog rada i topline.

U nekom najjednostavnijem i općem smislu možemo reći da je parni kotao velika zatvorena cilindrična posuda od čelika, u kojoj se isparava voda pomoću toploće pri stalnom pritisku. Gorivo sagorijeva u ložištu na rešetki. Ispod rešetke nalazi se pepelište, u koje pada pepeo. Ispušni plinovi obilaze oko ogrjevne površine kotla i dimnim kanalom (dimovod) odlaze u dimnjak. Kotao je izrađen u obliku cilindra ili kao kombinacija cilindra, odnosno bubenjeva i cijevi. Ovakvom kombinacijom povećava se aktivna površina kotla, kroz koju toplina prolazi od ispušnih plinova na vodu. Potreban zrak za sagorijevanje dovodi se u ložište prirodnom ili umjetnom ventilacijom. Dolazak svježeg zraka u ložište ovisi o razlici pritiska vanjske atmosfere i pritiska u ložištu. Ako razliku pritiska proizvodi samo dimnjak, onda je to prirodna ventilacija, ako je pak proizvodi ventilator, onda je to umjetna ventilacija.

Para se skuplja u sabiraču pare, takozvanom parnom domu na vrhu kotla, odakle se vodi parovodom do parnog stroja, odnosno na mjesto upotrebe. Svaki kotao mora imati stanovite uređaje za ispravan pogon i kontrolu pravilnog rada parnog kotla. Ti se uređaji zovu armatura parnog kotla.

## 2. KAMENAC ILI KOTLOVAC

Kamenac ili kotlovac je naslaga minerala koja se prvenstveno sastoji od kalcijevih i magnezijevih karbonata. Kamenac nastaje grijanjem vode koja sadrži topive bikarbonatne soli koje su toplinski nestabilne i razlažu se na karbonate. Na stvaranje kamenca utječe nekoliko faktora; velika privremena tvrdoća vode, povišena pH vrijednost (alkaličnost) vode i povišena temperatura. Naslage kamenca prvenstveno se stvaraju na površinama za prijenos topline (izmjenjivači topline). Problem je najizraženiji u sistemima gdje se koristi tvrdna voda i gdje se voda stalno nadopunjuje. Međutim, čak i zatvoreni sistemi grijanja nisu otporni na stvaranja naslaga kamenca. Kamenac se taloži iz vode početnog punjenja i vode koje se nadopunjuje zbog gubitka uzrokovanog isparavanjem ili curenjem na instalaciji.

Naslage kamenca mogu smanjiti učinkovitost kotla, što u konačnici znači povećanje troškova i veću emisiju ugljikovog dioksida CO<sub>2</sub>. Taloženje kamenca nije ravnomjerno što dovodi do stvaranja vrućih tački, uzburkanosti vode, i stvaranja buke u sistemu. Naslage kamenca smanjuju protok vode i mogu uzrokovati oštećenje važnih dijelova kotla kao što je pumpa. Zbog vlastite toploće koju pumpa stvara prilikom rada dolazi do taloženja kamenca unutar kućišta pumpe što može smanjiti protok vode i smanjiti njen vijek trajanja.

Na hemijski sastav kamenca u raznim dijelovima parnog kotla presudan uticaj ima temperatura. Od svih hemijskih jedinjenja koja imaju udjelu u stvaranju kotlovskega kamenca, jedino rastvorljivost kalcijumsulfata opada sa porastom temperature, dok se za sve ostale soli rastvorljivost povećava. Baš zbog toga se na najzagađenijim dijelovima parnog kotla izdvaja kotlovska kamenac koji je najbogatiji sadržajem kalcijumsulfata, dok se prema hladnjim mjestima izdvaja kamenac siromašniji kalcijumsulfatom. Obrnuto, na najzagrivanijim mjestima parnog kotla, kamenac sadrži vrlo malu količinu kalcijum karbonata, dok se kamenac koji se stvorio na najhladnjim dijelovima pretežno sastoji iz kalcijumkarbonata. Isto tako i kotlovska mulj, koji se stvara u središtu vodene mase u parnom kotlu, uglavnom ima veliki procenat kalcijumkarbonata, jer se izdvaja na mjestu koje je relativno najmanje zagrijano. Ova promjenljivost u debljini i hemijskom sastavu kotlovskega kamenca u pojedinim dijelovima parnog kotla je od velikog značaja kod čišćenja i odstranjuvanja kamenca. Raznolikost baš i predstavlja veliku smetnju i prepreku kod odstranjuvanja kamenca. Ovo se naročito ogleda kod hemijskog čišćenja kotlova. Na lakoću rastvaranja pored debljine sloja utiče i njegov hemijski sastav. Karbonatni sloj koji je tanji, pa već se zbog toga brže rastvara, još mnogo brže se odstranjuje i radi toga, što karbonati lakše i brže reaguju s kiselinama, dok sulfatni sloj koji je deblji, teže i sporije reaguje.

### **3. POTREBA ZA ČIŠĆENJEM PARNIH INSTALACIJA**

Kamenac je vrlo slab provodnik topote, tako da njegova naslaga ne samo što povećava debljinu zidova parnog kotla, već predstavlja i smetnju prolazu topote, i to utoliko veću, ukoliko je naslaga deblja. Uslijed toga opada količina topote koja se iskorišćuje za isparavanje vode, smanjuje se također i količina proizvedene pare, a smanjuje se i korisni efekat rada. Zbog toga dolazi do prekomjernog trošenja goriva, što se ispoljava kao smanjenje ekonomičnosti. Koliku smetnju predstavlja naslaga kamenca ilustruje sljedeće poređenje; ako se toplotna provodljivost bakra označi sa 100, onda toplotna provodljivost gvožđa iznosi 42, toplotna provodljivost kamenca koji se sastoji pretežno iz kalcijumkarbonata iznosi samo 2,45, a provodljivost kamenca koji se sastoji iz kalcijumsulfata svega 1,60. Uslijed male toplotne provodljivosti kamenca nastupa jako pregrijavanje limene obloge kotla, koja više nije u direktnom kontaktu s vodom. Uslijed toga pregrijani metal dolazi u dodir sa sagorjelim gasovima iz goriva, koji djeluju više ili manje oksidajući i sulfirajući, što zavisi od vrste i kvaliteta upotrebljenog goriva. Kao posljedica toga nastupaju hemijske promjene omotača, što lako dovodi do probijanja parnog kotla.

Druga mogućnost je odvaljivanje jednog dijela kamenca u samom kotlu tokom rada. Voda naglo dolazi u dodir s pregrijanim metalnim omotačem, nastupa burno razvijanje vodene pare, što može imati za posljedicu eksploziju parnog kotla. Zbog povećane temperature kotlovske obloge i prisustva kamenca nastupa pojačana korozija obloge. Pretpostavlja se da koroziju uglavnom izazivaju kiseli sastojci kotlovnih naslaga (kamenac). Na taj način dolazi do slabljenja limene obloge i do razjedanja pojedinih mesta na njoj, uslijed čega kotao više nema takvu sigurnost kao prije i ne može da izdrži velika opterećenja za koja je predviđen.

### **4. POSTUPCI SPREČAVANJA STVARANJA NASLAGA**

Pojavljivanje kamenca u parnim kotlovima se ne može u potpunosti spriječiti, ali se može smanjiti na vrlo malu mjeru; prečišćavanje vode i primjena antikotlovac. Prečišćavanje vode se sastoji u njenom oslobođanju od sastojaka koji mogu da izazovu pojavu kotlovnog kamenca, prije njenog unošenja u parni kotao. Najpogodnija sredstva za prečišćavanje vode su jonski izmjenjivači, u kojima je moguće osloboditi vodu skoro u potpunosti od katjona i anjona koji izazivaju pojavu kamenca. Osim ovog načina, prečišćavanje vode je moguće vršiti i relativno primitivnim sredstvima. Prečišćavanje vode (demineralizacija) nije od tolikog značaja, kao što je primjena "antikotlovac", sredstava koja sprečavaju stvaranje kamenca kod napajanja parnog kotla sirovom vodom. To je naročito slučaj kod pokretnih parnih kotlova.

Protivkotlovcu su hemijska sredstva koja se u malim količinama dodaju sirovoj vodi za napajanje parnog kotla. Oni služe za sprečavanje stvaranja kotlovnog kamenca. U stvari, protivkotlovcu ne spriječavaju stvaranje taloga u parnom kotlu, već oni samo spriječavaju izdvajaju tog taloga u obliku kamena, a favorizuju i pomažu njegovo izdvajanje u obliku kotlovnog mulja, koji se vrlo lako odstranjuje iz parnog kotla. Pored toga što spriječavaju stvaranje naslaga kamanca na zidovima parnog kotla, protivkotlovcu djeluju i na stare naslage u kotlu, koje postepeno prevode u oblik mulja.

### **5. PREPORUKE ZA ODSTRANJIVANJE KAMENCA**

Postoji više načina za skidanje ili odstranjanje kotlovnog kamenca; mehanički, hemijski i fizički - električni postupci (osmoza, ultrazvuk i slično).

Mehanički način obuhvata sva moguća sredstva za mehaničko odstranjanje kotlovnog kamenca, od najprimitivnijeg načina sidanja pomoću dijetla i čekića, pa do modernih metoda pomoću pneumatskih alatki. Hemijski načini se sastoje u tretiranju kamenca pogodnim hemijskim sredstvima, uglavnom kiselinama, pomoću kojih se sastojci kamenca dotad nerastvoreni u vodi hemijskim promjenama prevode u jedinjenja koja su u vodi lahko

rastvorljiva, i kao takva se ispiranjem odstranjuju iz kotla. I mehanički i hemijski načini odstranjivanja kamenca zavise u velikoj mjeri od tvrdoće kotlovnog kamenca i njegovog hemijskog sastava. U zavisnosti od ovih dviju komponenata, odabire se pogodan postupak. Mehanički način za skidanje kotlovnog kamenca obuhvata mnogobrojne i raznolike postupke. U zavisnosti od tvrdoće kamenca odabire se postupak za njegovo skidanje. U svakom slučaju skidanju zapećenih slojeva prethodi odstranjivanje mekog i rastresitog površinskog sloja, koji uvijek prekriva tvrdi sloj. Odstranjivanje ovog mekog sloja se vrši četkanjem pomoću specijalnih četaka sa vlaknima od žice. Poslije četkanja i skidanja površinskog sloja kamenca pristupa se ili struganju pomoću naročitih strugača, ili odbijanju kamenca pomoću dijetla. Pored ovih primitivnih načina za mehaničko kidanje kotlovnog kamenca, primjenjuju se i moderne metode rada. Tako se upotrebljavaju pneumatične alatke, velikog broja vibracija. Rad s ovim alatkama je ubrzan i olakšan, ali je još uvijek potrebno potpuno isprazniti kotao, i rastaviti ga, što je skopčano s velikim gubitkom vremena.

Hemijske metode za odstranjivanje kotlovnog kamenca mogu se po sredstvu koje se upotrebljava podijeliti u tri grupe; metode sa primjenom mineralne kiseline, metode s primjenom soli ili alkalija i metode s primjenom smjesa raznih jedinjenja.

Prva grupa metoda obuhvata metode u kojima se za odstranjivanje kotlovnog kamenca primjenjuju mineralne kiseline. Najčešće se upotrebljava hlorovodonična kiselina, a u rijedim slučajevima i sumporna i fosforna kiselina. Pored kiselina, obavezno se mora upotrijebiti i "inhibitor", tj. sredstvo koje će zaštiti oblogu parnog kotla od korozivnog djelovanja mineralne kiseline.

Druga grupa metoda obuhvata metode u kojima se primjenju mineralne soli ili alkalije, većinom one iste koje se upotrebljavaju i za spriječavanje stvaranja kotlovnog kamenca to jest, antikotlovci. Najviše se upotrebljavaju natrijumkarbonat i tercijarni natrijumfosfat.

Treća grupa metoda obuhvata postupke kod kojih se za skidanje kotlovnog kamenca upotrebljavaju smjese raznih jedinjenja, mješavina organskih i neorganskih jedinjenja, komplikovanog sastava, koje su većinom zaštićene kao patenti, a poznate pod trgovačkim nazivima.

Po načinu svog djelovanja i primjeni hemijska sredstva za otklanjanje kotlovnog kamenca se dijele u dvije grupe:

- sredstva koja se primjenjuju po prekidu rada parnog kotla i
- sredstva koja se primjenjuju za vrijeme rada parnog kotla.

U prvu grupu spadaju sve mineralne kiseline, jer je kod njihove upotrebe neophodno isprazniti kotao i tek tada pristupiti čišćenju pomoću njih. Trajanje čišćenja ovim sredstvima obično je od nekoliko časova, pa do najviše dva ili tri dana, što zavisi od hemijskog sastava kamenca. U drugu grupu spadaju sredstva koja omogućavaju odstranjivanje kotlovnog kamenca za vrijeme rada parnog kotla, bez ikakvog prekidanja zagrijavanja. Među njima je najpoznatiji tercijarni natrijumfosfat. Ova sredstva se dodaju vodi za napajanje kotla, i na taj način se unose u parni kotao. Ona postepeno pretvaraju kotlovski kamen u mulj, koji se odstranjuje iz kotla izduvavanjem. Skidanje kamenca pomoću ovih sredstava traje mnogo duže, obično od jednog pa do tri mjeseca, a u nekim slučajevima i više.

U odnosu na hemijski način odstranjivanja kotlovnog kamenca, mehanički način ima mnogobrojne nedostatke. Na prvo mjesto svakako dolazi gubitak vremena, a na drugo velika vjerovatnoća oštećenja kotla. Da bi se kotao očistio mehaničkim putem, treba ga isprazniti, rastaviti (ovo je neophodno, jer se do nekih dijelova kotla u protivnom ne može doprijeti), očistiti, sastaviti i ponovo pustiti u rad. Za sve ove radnje je potrebno dosta vremena, i za sve

to vrijeme kotao se ne može upotrebljavati, što je skopčano s ekonomskim gubitkom. Nasuprot, čišćenje hemijskom metodom traje obično svega nekoliko časova, i ne zahtijeva rastavljanje kotla. Kod mehaničkog načina čišćenja postoji uvjek vrlo velika vjerovanoća oštećenja obloge parnog kotla i pored najpažljivijeg rada, dok kod hemijskog načina, kad se primjeni inhibitor ne postoji uopšte mogućnost za bilo kakvo oštećenje. S ekonomski tačke gledišta, na prvi pogled izgleda da je mehanički način odstranjivanja kotlovnog kamena mnogo jeftiniji. Međutim, kad se uzme u obzir vrijeme koje se gubi i izdaci oko rastavljanja i montiranja parnog kotla, troškovi u oba slučaja ispadaju skoro isti. Zbog toga treba u potpunosti odbaciti mehanički način skidanja kamanca i primjenjivati isključivo razne hemijske postupke, pridržavajući se uputstva za rad.

## 6. OPIS POJEDINIH HEMIJSKIH METODA ODSTRANJIVANJA KAMENCA

U nastavku je dat opis sljedećih postupaka za odstranjivanje kamenca:

- upotrebom mineralnih kiselina,
- upotrebom Antidepona i
- upotrebom drugih kiselina i soli.

### 6.1. Odstranjivanje kotlovnog kamenca pomoću mineralnih kiselina (HCL kiselina)

Ovaj hemijski postupak za odstranjivanje kamenca zasniva se na njegovom rastvaranju u mineralnoj kiselini i odstranjivanju iz parnog kotla u rastvorenom obliku. Kao sredstvo za rastvaranje služi tehnička hlorovodoničana kiselina (sona kiselina – „salcgajst“) uz dodatak odgovarajućeg inhibitora na primjer „Inhibin“.

Postupak obuhvata sljedeće faze:

#### 1. Pripremanje rastvora hlorovodonične kiseline

- a) Tehnička hlorovodonična kiselina, koja sadrži oko 32 do 34% gasovitog hlorovodonika razblaži se vodom, tako da se dobije 5 do 8% kiselina.
- b) U odnosu na tako dobiveni rastvor hlorovodonične kiseline, doda se 0,5% inhibitora „Inhibina“. Inhibitor se prije dodavanja promučka, tako da se dobije homogen rastvor, zatim se odmjeri potrebna količina, i uz miješanje se doda rastvoru hlorovodonične kiseline, u kom se rastvori.

#### 2. Pripremanje parnog kotla za skidanje kamenca:

- a) Iz parnog kotla se za vrijeme zagrijavanja što je moguće bolje odstrani mulj, pa se zatim zagrijavanje postepeno smanjuje, tako da se kotao postepeno hlađi.
- b) Pošto se sadržina kotla ohladila, voda se ispusti napolje.

#### 3. Rastvaranje kamenca

- a) U parni kotao se uneše određena zapremina hlorovodonične kiseline kojoj je dodat inhibitor. Količina kiseline odgovara zapremini kotla.
- b) Pomoću pumpe rastvor hlorovodonične kiseline se izvlači iz kotla u prihvatni sud, koji treba da je po zapremini ravan polovini zapremine kotla. Opet pomoću pumpe, kiselina se iz prihvatnog suda ponovo vraća u kotao. Cirkulacija kiseline je potrebna radi bržeg rastvaranja kotlovnog kamena. Ona se održava 3 do 6 časova, što zavisi od koncentracije kiseline i debljine naslage kamena.
- c) Po završenom rastvaranju kamena u jednom parnom kotlu, kiselina se prebacuje u drugi, i tako se koristi sve dok se potpuno ne utroši.

#### 4. Ispiranje kotla

- a) Kotao se nekoliko puta napuni i isprazni običnom vodom, radi ispiranja zaostale količine hlorovodonične kiseline. Najbolje je da se kod ispiranja također upotrebe

- pumpe, i na taj način obezbijedi bolja cirkulacija vode.
- Poslije ispiranja vodom, kotao se još jednom ispere zagrijanom vodom.
  - Radi otklanjanja posljednjih tragova hlorovodonične kiseline i eliminacije zaostatka kvarca kotao se tretira 5% rastvorom natrijumkarbonatom. Tretiranje se sastoji u sljedećem. Kotao se napuni hladnim rastvorom, zagrije se do ključanja, ključanje se održava tri sata, a zatim se kotao isprazni. Ova operacija se ponovi dvaput.
  - Poslije iskuhanja kotla sa rastvorom natrijumkarbonata, on se ispere još jednom hladnom vodom, poslije čega je spreman za dalju upotrebu.

## **6.2. Odstranjivanje kotlovskega kamena pomoču preparata „Antidepon B“**

„Antidepon B“ je fabrički preparat za rastvaranje kotlovskega kamena. Hemski sastav mu je poznat, tako da ga je moguće pripraviti. Sastav „Antidepona“ je prikazan u tabeli:

*Tabela 1. Sastav Antidepona*

Sastojak	Količina
Tercijarni natrijumfosfat	15%
Anh. Natrijumkarbonat	40%
Natrijumhidroksid	5%
Natrijumhromat	3%
Tanin	1%
Kristalna voda	36%

Posljednji podatak se odnosi na fabrički preparat; međutim, kod sastavljanja „Antidepona B“ iz pojedinih komponenata doda se odgovarajuća količina vode. „Antidepon B“ sadrži četiri aktivne komponente: tercijarni natrijumfosfat, natrijumkarbonat, natrijumhidroksid, i natrijumhromat. Uloga tanina je u ovom slučaju čisto inhibitorska.

Postupak obuhvata sljedeće faze:

### *1. Izračunavanje potrebne količine „Antidepona B“*

- Potrebna količina „Antidepona B“ se izračunava prema površini kotla i debljini kamenca. Po kvadratnom metru površine parnog kotla uzima se 750 grama „Antidepona B“ za kamenac debljine 1 mm, a za kamenac debljine 3 mm, količina povećava na 1000 grama po kvadratnom metru.

### *2. Pripremanje rastvora „Antidepona B“*

- Izračunata količina „Antidepona B“ se rastvori u količini vode koja odgovara zapremini parnog kotla.

### *3. Pripremanje parnog kotla za skidanje kamena*

- Iz parnog kotla se za vrijeme zagrijavanja što je moguće bolje odstrani mulj, pa se zatim zagrijavanje postepeno smanjuje, tako da se parni kotao postepeno ohladi.
- Po hlađenju parni kotao se isprazni.

### *4. Rastvaranje kamenca*

- Parni kotao se napuni rastvorom „Antidepona B“, pa se zagrijava do ključanja. Dužina zagrijavanja zavisi od debljine sloja kotlovskega kamena.

### *5. Ispiranje kotla*

- Po ispuštanju rastvora pomoču kog je izvršeno rastvaranje kamenca parni kotao se ispere dvaput hladnom vodom, pa je poslije spreman za dalju upotrebu.

Pomoću „Antidepona B“ vrši se obično lako skidanje naslaga kamenca debljeg od tri milimetra. Ako se vrši skidanje kamenca debljeg od tri milimetra, potrebno je postupak rastvaranja ponoviti dvaput ili triput, s ispuštanjem upotrebljenog i primjenom svježeg rastvora „Antidepona B“. Kamenac debljine 1 mm se pomoću „Antidepona B“ skida za 20 do 24 časa, debljine 2 mm za 24 do 30 časova, a debljine do 3 mm za 30 do 40 časova.

### **6.3. Odstranjivanje kotlovskega kamena pomoću soli alkalnog metala „EDTS“ kiseline**

U ovom hemijskom postupku primjenjuje se kao aktivno sredstvo natrijumova ili kalijumova so „EDTS“ kiseline. „EDTS“ – etilendiamintetrasirčetna kiselina. Drugi aktivni sastojak je hidroksid alkalnog metala. Većinom se primjenjuje natrijumhidroksid, koji je najjeftiniji. Treći sastojak, koji ima izvjesnu zaštitnu ulogu je poželjan, a u isto vrijeme nije neophodan. Upotrebljava se polihidroksilni alkohol, i to glicerin ili glikol.

Postupak se sastoji iz slijedećih faza:

#### *1. Izračunavanje potrebne količine „EDST“ kiseline:*

- a) Za odstranjivanje kamenca se upotrebljava 0,1 do 2% ovog sredstva u odnosu na količinu vode, koja je opet ravna zapremini parnog kotla. U odnosu na izračunatu količinu soli „EDST“ kiseline dodaje se 10 do 25% natrijumhidroksida i 1% glicerina ili glikola.

#### *2. Pripremanje rastvora za skidanje kamena*

- a) Izračunata količina soli „EDST“ kiseline se rastvor u određenoj zapremini vode, zatim se doda izračunata količina natrijumhidroksida i glicerina.
- b) Ukoliko je voda koja služi za rastvaranje kamenca prije dodatka ovih hemijskih sredstava bila kisela, ona se prethodno pomoću natrijumhidroksida neutrališe, tako da ima pH oko 7, pa se tek tada pristupa rastvaranju komponenti za skidanje kamenca.
- c) pH tako dobivenog rastvora mora iznositi najmanje 8,5, što se provjerava pomoću Univerzal indikatora. Ukoliko je pH rastvora manji, dodaje se potrebna količina natrijumhidroksida.

#### *3. Pripremanje parnog kotla za skidanje kamena*

- a) Iz parnog kotla se što je moguće bolje odstrani mulj, pa se zatim kotao postepeno hlađi, i isprazni.

#### *4. Rastvaranje kamena*

- a) U parni kotao se uneše pripremljeni rastvor za skidanje kamenca, pa se zagrijava u toku medjelje dana, na taj način da rastvor u kotlu ne ključa, ali da je zagrijan skoro do ključanja. Poslije ovog vremena kotao se isprazni i postupak se ponovi onoliko puta koliko je potrebno.

#### *5. Ispiranje kotla*

- a) Po završenom rastvaranju kamenca kotao se dvaput ispere hladnom vodom, poslije čega je spreman za dalji rad.

## **7. KONTINUALNO ODSTRANJIVANJE KAMENCA (BEZ PREKIDA RADA KOTLA) POMOĆU FOSFATA**

Ovaj postupak je jedina metoda koja omogućava da se istovremeno vrši odstranjivanje kamenca iz parnog kotla i da se taj parni kotao u isto vrijeme održava u radu, tj. koristi za dobijanje pare.

Postupak se sastoji u slijedećem:

1. U vodu koja služi za snabdjevanje parnog kotla dodaje se dnevno po 10 kg tercijarnog natrijumfosfata, a kotao se za to vrijeme potpuno normalno koristi.
2. Svakodnevno se uzimaju probe vode iz kotla i određuje se tvrdoča vode i sadržaj fosforpentoksida ( $P_2O_5$ ) u litru vode.
3. S dodavanjem po 10 kg  $Na_3PO_4$  dnevno nastavlja se sve dok tvrdoča vode u kotlu ne spadne na nulu.
4. Kad je tvrdoča vode opala na nulu, nastavi se svakodnevno s dodavanjem 7 kg  $Na_3PO_4$  i analizama određivanja tvrdoče vode i sadržaja  $P_2O_5$ .
5. S daljim dodatkom po 7 kg  $Na_3PO_4$  dnevno nastavi se sve dok se sadržaj  $P_2O_5$  ne poveća na 10 miligrama po litru. Za sve vrijeme tvrdoča vode ostaje na nuli.
6. Kad se postigne sadržaj  $P_2O_5$  od 10 mg po litru, dodaje se još nedjelju dana po 7 kg  $Na_3PO_4$  dnevno, pa se zatim ova količina postepeno smanjuje vodeći računa da tvrdoča vode cijelo vrijeme ostane na nuli, a da sadržaj  $P_2O_5$  bude 10 do 15 mg po litru.
7. Kad potrebna dnevna količina  $Na_3PO_4$  opadne na 3 kg ,a tvrdoča vode bude na nuli i sadržaj  $P_2O_5$  od 10 do 15 mg po litru, znači da je rastvaranje kamena završeno
8. Kotao se postepeno ohladi, isprazni i dobro ispere hladnom vodom.
9. Tokom cijelog procesa rastvaranja kamena, a naročito u vrijeme kad se dodaje preko 5 kg  $Na_3PO_4$  dnevno, potrebno je što češće izduvavati kotla radi odstranjivanja mulja koji se stvara u velikoj količini.
10. Cijeli proces rastvaranja kamena traje otprilike koliko je debljina kamena u milimetrima. Ako je debljina kamena bila debljine tri milimetra, onda dodavanje po 10 kg  $Na_3PO_4$  traje oko mjesec dana. Poslije tog vremena tvrdoča vode pada na nulu. Dodavanje 7 kg  $Na_3PO_4$  dnevno traje također oko mjesec dana, poslije čega sadržaj O poraste na 10 do 15 mg po litru. Postepeno smanjuvanje dnevnih doza  $Na_3PO_4$  traje oko dvije nedelje, poslije tog vremena se s 3 kg na  $Na_3PO_4$  dnevno postiže sadržaj  $P_2O_5$  od oko 10 do 15 mg po litru, što je znak da je rastvaranje kamena završeno.

Ova metoda je vrlo pogodna za odstranjivanje kamena, kad je neophodno potrebno da se parni kotao ne isključuje iz rada. Ona je također i prilično ekonomična. Nedostatak je što ne isključuje mogućnost za oštećenje kliznih površina tokom skidanja kamena, uslijed toga što je moguće da para povuče iz kotla izvjesnu količinu čvrste materije. Međutim, to otpada, jer ista tolika mogućnost za oštećenje klipova postoji kod rada s kotлом koji je obložen kamencem i iz koga se mulj ne izduvava redovno.

## **8. LITERATURA**

- [1] Mijović M., Šterk Z.: Parni kotlovi, Jugenergetika, Beograd, 1959.,
- [2] Maksimović M.: Mjerenje i regulacija na parnim kotlovima, Sarajevo, 1967.,
- [3] Vojnović P.: Parni kotlovi, Beograd, 1948.,
- [4] Đurić V.: Parni kotlovi III sveska, Beograd, 1959.,
- [5] Web stranice i projektna dokumentacija za kotlovska postrojenja